

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**


**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vojski Crne Gore**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. jula 2014. godine.

Broj: 01-840/2

Podgorica, 23.07.2014.

**PREDSJEDNIK CRNE GORE**  
**Filip Vujanović**



Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. jula 2014. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE**

### **Član 1**

U Zakonu o Vojsci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 88/09 i 75/10) u članu 5 stav 5 poslije riječi: „profesionalna vojna lica,“ dodaju se riječ „kadeti“ i zarez.

### **Član 2**

U članu 8 stav 5 riječi: „ministarstvo nadležno za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju „Vlada“.

### **Član 3**

U članu 9 stav 2 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

### **Član 4**

U članu 15 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) zdravstvenu zaštitu, u skladu sa zakonom;“.

St. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„U izvršavanju poslova iz stava 1 ovog člana Ministarstvo donosi: vojne doktrine; Plan pripravnosti Vojske; Plan mobilizacije Vojske; Plan popune Vojske; Plan obuke i usavršavanja lica u službi u Vojsci; Plan upotrebe Vojske i Formaciju Vojske. Formacijom Vojske utvrđuju se formacijska mjesta za dužnosti u Vojsci, odnosno radna mjesta za civilna lica, opis poslova formacijskog, odnosno radnog mjesta, uključujući potrebu pristupa tajnim podacima, uslovi za njihovo vršenje, položajna grupa, odnosno grupa radnih mjesta i potrebna materijalna sredstva.

Formacijom iz stava 3 ovog člana, kao formacijska mjesta posebno se prikazuju radna mjesta u Ministarstvu, državnom organu, privrednom društvu ili pravnom licu i međunarodnoj organizaciji na koja se raspoređuju, odnosno postavljaju profesionalna vojna lica.“

### **Član 5**

U članu 16 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U izvršavanju odluka iz stava 1 tačka 1 ovog člana ministar donosi, po pravilu, pisani akt.“

U stavu 3 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 3“.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

### **Član 6**

Član 17 mijenja se i glasi:

„Generalštab Vojske (u daljem tekstu: Generalštab), kao organizaciona jedinica Ministarstva, obavlja poslove koji se odnose na:

- 1) provjeru borbene gotovosti u Vojsci;
- 2) sistem komandovanja u Vojsci i podoficirski lanac podrške;
- 3) sprovođenje planova upravljanja i profesionalnog razvoja kadra u Vojsci;
- 4) pripremu predloga razvoja, opremanja i modernizacije Vojske;
- 5) operativno planiranje i izvođenje operacija;
- 6) održavanje naoružanja, vojne opreme i drugih pokretnih i nepokretnih stvari u Vojsci;
- 7) učešće u planiranju, programiranju i budžetiranju u Vojsci;
- 8) planiranje, organizaciju i izvođenje vojne obuke i vježbi;
- 9) učešće u planiranju i realizaciji saradnje Vojske sa oružanim snagama drugih zemalja i međunarodnim organizacijama;
- 10) učešće u planiranju, organizovanju i realizaciji materijalnog i finansijskog poslovanja u Vojsci;
- 11) logističku podršku u Vojsci;
- 12) učešće u organizovanju zdravstvene zaštite u Vojsci;
- 13) učešće u planiranju, pripremi, obuci i opremanju jedinica i pripadnika Vojske za učešće u međunarodnim snagama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
- 14) stručne poslove za potrebe Savjeta za odbranu i bezbjednost i ministra, a koji se odnose na Vojsku;
- 15) izradu predloga: vojnih doktrina, Plana upotrebe Vojske, Plana popune Vojske, Plana obuke i usavršavanja lica u službi u Vojsci, Plana unapređivanja vojnih lica, Plana pripravnosti, Formacije Vojske;
- 16) druge poslove, u skladu sa zakonom.“

#### Član 7

U članu 18 stav 2 mijenja se i glasi:

„Načelnik Generalštaba komanduje komandama i jedinicama Vojske, u skladu sa zakonom.“

#### Član 8

U članu 19 stav 1 mijenja se i glasi:

„Činovi u Vojsci su:

- 1) za vojnike:
  - razvodnik (OR1),
  - desetar (OR2),
  - mlađi vodnik (OR3);
- 2) za podoficire:
  - vodnik (OR4),
  - vodnik I klase (OR5),
  - stariji vodnik (OR6),
  - stariji vodnik I klase (OR7),
  - zastavnik (OR8),
  - zastavnik I klase (OR9);
- 3) za oficire:
  - potporučnik - poručnik korvete (OF1),
  - poručnik - poručnik fregate (OF1),
  - kapetan - poručnik bojnog broda (OF2),
  - major - kapetan korvete (OF3),
  - potpukovnik - kapetan fregate (OF4),
  - pukovnik - kapetan bojnog broda (OF5);

- 4) za generale, odnosno admirale:  
- brigadni general - komodor (OF6),  
- general-major - kontraadmiral (OF7),  
- general-potpukovnik - viceadmiral (OF8),  
- general-pukovnik - admiral (OF9)."

#### Član 9

U članu 20 stav 2 riječi: „drugoj organizaciji“ zamjenjuju se riječima: „pravnom licu i međunarodnoj organizaciji“.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Pravila službe u Vojsci, kao i pravila službe po rodovima, službama i specijalnostima u Vojsci utvrđuje Ministarstvo.“

#### Član 10

Član 27 mijenja se i glasi:

„Poslove koji se odnose na materijalno zbrinjavanje i opremanje Vojske vrši Ministarstvo.

Poslovi iz stava 1 ovog člana obuhvataju:

- 1) modernizaciju, nabavku i održavanje naoružanja i vojne opreme;
- 2) izgradnju i održavanje infrastrukture;
- 3) obezbjeđenje materijalnim sredstvima;
- 4) ishranu, smještaj i odijevanje;
- 5) transport ljudi i sredstava i obavljanje drugih usluga;
- 6) uništavanje naoružanja i ubojnih sredstava;
- 7) popunu i korišćenje pokretnih stvari i energenata;
- 8) zaštitu od požara, zaštitu životne sredine i zaštitu na radu;
- 9) zdravstvenu zaštitu;
- 10) kodifikaciju.

Bliži sadržaj poslova iz stava 2 ovog člana i način njihovog vršenja propisuje Ministarstvo.“

#### Član 11

U članu 31 stav 1 riječi: „znak roda“ zamjenjuju se riječima: „znak vida, roda“, a poslije riječi „specijalnosti“ zarez se briše i dodaju riječi: „i znak vrste i nivoa usavršavanja“.  
Stav 2 briše se.

#### Član 12

U članu 33 stav 1 riječi: „opšte i posebne“ brišu se.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zdravstvenu sposobnost iz stava 1 tačka 2 ovog člana utvrđuje vojno-ljekarska komisija, koju obrazuje Ministarstvo.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti iz stava 1 tačka 2 ovog člana, kao i sastav i način rada vojno-ljekarske komisije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Prilikom prijema u službu u Vojsci, osigurava se srazmjerna zastupljenost pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, shodno Ustavu i zakonu.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

### **Član 13**

Poslije člana 33 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Uslovi za izbor kadeta**

### **Član 33a**

Za kadeta može biti izabrano lice koje ispunjava uslove iz člana 33 stav 1 ovog zakona.“

### **Član 14**

U članu 34 stav 2 riječ „Postupak“ zamjenjuje se riječju „Način“.

### **Član 15**

Član 35 mijenja se i glasi:

„Lice koje ispunjava uslove iz člana 33 stav 1 ovog zakona, može biti primljeno u službu u Vojsci na određeno vrijeme i dužnost kao vojnik po ugovoru, podoficir po ugovoru ili oficir po ugovoru, na osnovu ugovora o službi u Vojsci.

Ugovor iz stava 1 ovog člana sa licem koje se prvi put prima u službu u Vojsci zaključuje se na period od godinu dana, a naredni ugovori se zaključuju na period od tri godine, ako to potrebe Vojske zahtijevaju.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ugovor se može zaključiti i na period kraći od tri godine ukoliko lice navršava broj godina života predviđenih članom 171 stav 1 ovog zakona.

Lice koje se prvi put prima u službu u Vojsci kao vojnik po ugovoru ne može biti starije od 25 godina.

Ugovorom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se: jedinica, čin, specijalnost, dužnost, vrijeme trajanja službe, zarada, obaveza služenja u rezervnom sastavu utvrđena članom 8 ovog zakona i druga prava u vezi sa službom u Vojsci.

Ugovor iz stava 5 ovog člana može se produžiti u slučajevima i na period iz člana 171 stav 3 i člana 173 ovog zakona.

Služba po ugovoru iz stava 1 ovog člana ne može se transformisati u službu u Vojsci na neodređeno vrijeme, osim u slučajevima iz člana 39 ovog zakona.“

### **Član 16**

Član 37 mijenja se i glasi:

„Odgovarajućim obrazovanjem, u smislu člana 33 stav 1 tačka 3 ovog zakona, smatra se:

1) za vojnika – najmanje srednje stručno obrazovanje (180 kredita CSPK-a) ili srednje opšte i stručno obrazovanje (240 kredita CSPK-a);

2) za podoficira – srednje opšte i stručno obrazovanje (240 kredita CSPK-a);

3) za oficira – visoko obrazovanje (240 kredita CSKP-a).

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako to potrebe Vojske zahtijevaju:

- za vojnika može se primiti i lice sa završenim nižim stručnim obrazovanjem (120 kredita CSKP-a), odnosno sa završenim osnovnim obrazovanjem,

- za oficira može se primiti lice sa završenim visokim obrazovanjem (180 kredita CSPK-a) ili lice sa završenom vojnom školom za oficire u trajanju od najmanje dvije godine.“

### **Član 17**

U članu 38 stav 1 poslije riječi „vojnika“ tačka se briše i dodaju riječi: „i nakon završetka odgovarajuće obuke dodjeljuje mu se čin razvodnika.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, kad to potrebe službe zahtijevaju, lice može biti primljeno u službu u Vojsci u drugom činu, i to za podoficira - najviše u činu starijeg vodnika, odnosno oficira - najviše u činu majora.“

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Bliže uslove za određivanje čina za lica iz stava 4 ovog člana, kao i program obuke i način utvrđivanja obučenosti lica iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

## Član 18

Član 39 mijenja se i glasi:

### „Prevođenje i proizvođenje

## Član 39

Profesionalno vojno lice može biti prevedeno iz jednog roda ili službe u drugi rod ili službu, ako ima odgovarajuće obrazovanje za rod, odnosno službu u koju se prevodi i ako potrebe popune Vojske to zahtijevaju.

Civilno lice, koje ima odgovarajuće obrazovanje, može biti proizvedeno u profesionalno vojno lice, ako to potrebe popune Vojske zahtijevaju.

Vojnik po ugovoru može biti proizveden u podoficira ili oficira pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje, ako je završio potrebnu obuku za podoficira, odnosno oficira i ako to potrebe popune Vojske zahtijevaju.

Podoficir po ugovoru može biti proizveden u podoficira, a oficir po ugovoru može biti proizveden u oficira ako to potrebe popune Vojske zahtijevaju.

Podoficir i podoficir po ugovoru, može biti proizveden u oficira pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje i ako to potrebe popune Vojske zahtijevaju.

Profesionalno vojno lice može, uz njegovu saglasnost, biti raspoređeno na radno mjesto za civilno lice, ako ima odgovarajuće obrazovanje i ako to potrebe popune Vojske zahtijevaju. Danom raspoređivanja, tom licu prestaje svojstvo profesionalnog vojnog lica.

Licu koje se proizvodi u podoficira, odnosno oficira određuje se početni čin podoficira, odnosno oficira.

Izuzetno, licu iz stava 7 ovog člana može se odrediti i viši čin u skladu sa radnim iskustvom u nivou obrazovanja propisanim za proizvođenje u podoficira, odnosno oficira i potrebama popune Vojske.

Odgovarajućim obrazovanjem, u smislu st. 1, 2 i 3 ovog člana, smatra se obrazovanje iz člana 37 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona.

Način prevođenja, odnosno proizvođenja profesionalnog vojnog lica i civilnog lica propisuje Ministarstvo.“

## Član 19

Član 43 mijenja se i glasi:

### „Nošenje i upotreba oružja

## Član 43

Pripadnik Vojske nosi i upotrebljava oružje u skladu sa zakonom i pravilima službe.“

## Član 20

U članu 44 stav 1 riječi: „vojnih objekata i lica“ zamjenjuju se riječima: „lica, kao i određenih objekata“.

U stavu 6 riječi: „Zakona o policiji“ zamjenjuju se riječima: „Zakona o unutrašnjim poslovima“.

Stav 7 mijenja se i glasi:

„Lica i objekte iz stava 1 ovog člana određuje Vlada.“

#### **Član 21**

Član 45 mijenja se i glasi:

#### **„Nošenje vojne uniforme**

#### **Član 45**

Lice u službi u Vojsci obavezno je da nosi vojnu uniformu za vrijeme obavljanja dužnosti, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije propisano.

Licu u službi u Vojsci zabranjeno je nošenje vojne uniforme ili djelova vojne uniforme prilikom prisustvovanja protestnim ili političkim skupovima i drugim aktivnostima koje nijesu u vezi sa vršenjem službe u Vojsci, kao i prilikom učestvovanja u štrajku van vojnog objekta.

Način nošenja, tehničke karakteristike i kvalitet uniforme iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

#### **Član 22**

U članu 49 stav 4 riječi: „kao i isprava koje su predviđene Ženevskom konvencijom o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. godine,“ brišu se.

#### **Član 23**

U članu 51 riječi: „stanjem i odnosima u Vojsci“ zamjenjuju se riječima: „sastavom, organizacijom i formacijom Vojske, obukom, spremnošću i borbenom gotovošću Vojske, upotrebom i popunom Vojske, pripravnnošću i mobilizacijom, opremanjem naoružanjem i vojnom opremom, upotrebom jedinica Vojske u međunarodnim snagama, komandovanjem i rukovođenjem u Vojsci i sistemom odbrane, kao i odlukama Savjeta za odbranu i bezbjednost“.

#### **Član 24**

Poslije člana 53 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Sindikalno organizovanje**

#### **Član 53a**

Lica u službi u Vojsci imaju pravo na sindikalno organizovanje u skladu sa zakonom.

Sindikalne aktivnosti u Vojsci ne mogu se odnositi na: sastav, organizaciju i formaciju Vojske, obuku, spremnost i borbenu gotovost Vojske, upotrebu i popunu Vojske, pripravnost i mobilizaciju, opremanje naoružanjem i vojnom opremom, upotrebu jedinica Vojske u međunarodnim snagama, komandovanje i rukovođenje u Vojsci i sistemu odbrane, kao i na odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost osim u dijelu koji se odnosi na položaj i prava zaposlenih iz oblasti rada i radnih odnosa.“

#### **Član 25**

U članu 54 stav 1 poslije riječi „podatke“ dodaju se riječi: „u skladu sa propisima o tajnosti podataka“.

Stav 3 briše se.

## Član 26

Član 62 mijenja se i glasi:

„Profesionalno vojno lice može biti unaprijeđeno u viši čin, ako:

- 1) je prije unapređivanja ocijenjeno ocjenom najmanje „dobar“;
- 2) za posljednje dvije godine prije unapređivanja nije kažnjeno za krivično djelo kaznom zatvora u trajanju do šest mjeseci;
- 3) u toku posljednje godine prije unapređivanja nije bilo kažnjeno za disciplinski prestup;
- 4) se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za disciplinski prestup;
- 5) je u određenom činu provelo propisano vrijeme;
- 6) poznaje strani jezik po testu Standardization Agreement (STANAG 6001) na nivou „1111“, odnosno najmanje 50 poena po testu American Language Course Placement Test (ALCPT) - za podoficira, odnosno po testu Standardization Agreement (STANAG 6001) na nivou „2222“, odnosno najmanje 70 poena po testu American Language Course Placement Test (ALCPT) - za oficira.

Izuzetno, profesionalno vojno lice može biti unaprijeđeno u viši čin i ako ne ispunjava uslove iz stava 1 tačka 6 ovog člana, pod uslovom da je, u činu koji ima, provelo vrijeme potrebno za unapređivanje iz člana 64 ovog zakona, u dvostrukom trajanju.

Podoficir u činu starijeg vodnika (OR6), koji ispunjava uslove za unapređivanje iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u čin starijeg vodnika I klase (OR7), ako je završio liderski podoficirski kurs.

Podoficir u činu starijeg vodnika I klase (OR7), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u čin zastavnika (OR8), ako je završio napredni podoficirski kurs.

Podoficir u činu zastavnika (OR8), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u čin zastavnika I klase (OR9), ako je završio visoku podoficirsku školu.

Podoficir i oficir u činu potporučnika - poručnika korvete (OF1), i poručnika - poručnika fregate (OF1), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u viši čin, ako je postavljen na formacijsko mjesto višeg čina.

Oficir u činu kapetana - poručnika bojnog broda (OF2), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u viši čin, ako je proveo i nalazi se na formacijskom mjestu majora - kapetana korvete (OF3), najmanje godinu dana.

Oficir u činu majora - kapetana korvete (OF3), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u viši čin, ako je proveo i nalazi se na formacijskom mjestu potpukovnika - kapetana fregate (OF4), najmanje godinu dana i ima završenu školu usavršavanja komandno-štabnog nivoa ili naučno zvanje magistra, lekara specijaliste.

Oficir u činu potpukovnika - kapetana fregate (OF4), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u viši čin, ako je proveo i nalazi se na formacijskom mjestu pukovnika - kapetana bojnog broda (OF5), najmanje godinu dana i ima završenu školu usavršavanja operativno-strategijskog nivoa ili zvanje doktora nauka, lekara specijaliste.

Oficir u činu pukovnika - kapetana bojnog broda (OF5), koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može biti unaprijeđen u viši čin, ako je proveo i nalazi se na formacijskom mjestu brigadnog generala - komodora (OF6), najmanje godinu dana i ima završenu školu usavršavanja operativno-strategijskog nivoa.

Oficir sa završenim visokim obrazovanjem (180 kredita CSPK-a), kao i oficir sa završenom vojnom školom za oficire u trajanju do tri godine, može biti unaprijeđen najviše do čina kapetana - poručnika bojnog broda (OF2).



Oficir sa završenom vojnom školom za oficire u trajanju do tri godine i završenim visokim obrazovanjem (180 kredita CSPK-a), unapređuje se kao oficir sa završenim visokim obrazovanjem (240 kredita CSKP-a).“

## Član 27

Član 64 mijenja se i glasi:

„Vremenom potrebnim za unapređivanje u viši čin iz člana 62 stav 1 tačka 5 ovog zakona smatra se:

1) za podoficire - četiri godine;

2) za oficire u činu:

- potporučnika – poručnika korvete (OF1) - tri godine,

- poručnika - poručnika fregate (OF1) - četiri godine,

- kapetana - poručnika bojnog broda (OF2) - četiri godine,

- majora - kapetana korvete (OF3) - četiri godine,

- potpukovnika - kapetana fregate (OF4) - četiri godine,

- pukovnika - kapetana bojnog broda (OF5) - četiri godine,

- brigadnog generala - komodora (OF6) - tri godine,

- general-majora - kontraadmirala (OF7) - tri godine,

- general-potpukovnika - viceadmirala (OF8) - tri godine.

Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, podoficiru sa završenim visokim obrazovanjem (240 kredita CSPK-a) i koji je u vremenu potrebnom za unapređivanje ocijenjen najmanje ocjenom „vrlodobar“, vrijeme potrebno za unapređivanje skraćuje se za jednu godinu.

Izuzetno od stava 1 tačka 2 alineja 1 ovog člana, potporučniku - poručniku korvete (OF1), sa završenom vojnom akademijom, odnosno visokim obrazovanjem u trajanju od pet ili više godina, vrijeme provedeno u činu je dvije godine.

Podoficiru i oficiru koji je u vremenu potrebnom za unapređivanje ocijenjen ocjenama „odličan“, vrijeme potrebno za unapređivanje skraćuje se za godinu dana.

Podoficiru i oficiru koji je u vremenu potrebnom za unapređivanje ocijenjen ocjenom „zadovoljava“, vrijeme potrebno za unapređivanje produžava se za godinu dana.“

## Član 28

Član 66 mijenja se i glasi:

„Profesionalno vojno lice koje u izvršavanju misija i zadataka Vojske učini djelo od posebnog značaja za zaštitu života i zdravlja ljudi i za zaštitu prirodnih i drugih dobara može se vanredno unaprijediti u neposredno viši čin, ako ispunjava uslove iz člana 62 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona.

Postupak za vanredno unapređivanje lica iz stava 1 ovog člana pokreće načelnik Generalštaba.

Način vanrednog unapređivanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

## Član 29

U članu 68 st. 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„Vojno lice može se postaviti na formacijsko mjesto druge specijalnosti u okviru roda, odnosno službe kojoj pripada.

Vojno lice može se postaviti i na formacijsko mjesto opšte specijalnosti, bez obzira na specijalnost koja mu je određena.“

### **Član 30**

Član 72 briše se.

### **Član 31**

Član 73 mijenja se i glasi:

„Profesionalno vojno lice, kad to potrebe službe zahtijevaju, postavlja se na odgovarajuće formacijsko mjesto, u zavisnosti od:

- 1) specijalnosti;
- 2) čina;
- 3) posebnih znanja, sposobnosti i uslova utvrđenih za formacijsko mjesto;
- 4) ocjene tog lica.

Posebna znanja, sposobnosti i uslove iz stava 1 tačka 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

### **Član 32**

U članu 74 stav 1 mijenja se i glasi:

„Profesionalno vojno lice postavlja se na formacijsko mjesto svog čina ili neposredno višeg čina.“

### **Član 33**

U člana 75 stav 1 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od člana 74 stav 1 ovog zakona, profesionalno vojno lice može biti postavljeno i na formacijsko mjesto nižeg čina od čina koji ima:“

U stavu 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) na lični zahtjev;“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„U slučaju iz stava 1 tač. 1, 3, 4 i 5 ovog člana, profesionalnom vojnom licu pripada fiksni dio zarade koju je ostvario prema dužnosti – položajnoj grupi, na prethodnom formacijskom mjestu.“

### **Član 34**

U članu 76 poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana, na formacijsko mjesto komandira voda za vršioca dužnosti može se postaviti i podoficir.“

### **Član 35**

U članu 79 riječ „raspoređuje“ zamjenjuje se riječju „postavlja“.

### **Član 36**

Član 84 briše se.

### **Član 37**

U članu 85 stav 1 riječi: „na dužnost koja odgovara njegovom obrazovanju“ zamjenjuju se riječima: „i postavljeno na formacijsko mjesto, u skladu sa ovim zakonom“.

### **Član 38**

U članu 87 stav 1 tačka 3 briše se.

Dosadašnja tačka 4 postaje tačka 3.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Za vrijeme raspolaganja profesionalno vojno lice ima pravo na zaradu koju je ostvarilo u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je stavljeno na raspolaganje.“

U stavu 5 riječ „najmanje“ briše se.

#### **Član 39**

Poslije člana 91 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Ocjene**

#### **Član 91a**

Lice u službi u Vojsci ocjenjuje se ocjenom:

- 1) „odličan“;
- 2) „vrlodobar“;
- 3) „dobar“;
- 4) „zadovoljava“;
- 5) „ne zadovoljava“.

Ocjenjivanje lica u službi u Vojsci vrši se jednom godišnje, najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.“

#### **Član 40**

U članu 93 riječi: „komandanta samostalnog bataljona“ zamjenjuju se riječima: „komandira čete“.

#### **Član 41**

U članu 94 riječi: „Ocjenu, kriterijume i postupak za ocjenjivanje“ zamjenjuju se riječima: „Kriterijume i način ocjenjivanja“.

#### **Član 42**

U članu 96 stav 1 mijenja se i glasi:

„Zarada lica u službi u Vojsci sastoji se od startnog, fiksnog dijela zarade i dodataka na zaradu.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Startni dio zarade lica u službi u Vojsci sastoji se od toplog obroka i 1/12 regresa za korišćenje godišnjeg odmora.“

Stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

#### **Član 43**

U članu 97 stav 3 riječi: „člana posade vojnog broda, odnosno vojnog plovila“ zamjenjuju se riječima: „na vojnom brodu, odnosno vojnom plovilu“.

Stav 4 briše se.

#### **Član 44**

U članu 99 riječi: „drugoj organizaciji“ zamjenjuju se riječima: „pravnom licu i međunarodnoj organizaciji“.

#### **Član 45**

U članu 100 riječi: „po osnovu ugovora“ brišu se.

#### **Član 46**

U članu 101 stav 1 tač. 1 i 5 brišu se.

Dosadašnje tač. 2, 3, 4, 6 i 7 postaju tač. 1, 2, 3, 4 i 5.

U stavu 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) naknadu za dežurstvo;”

Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) naknada za rad na terenu;”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za dane u kojima ostvaruje pravo na naknadu iz stava 2 tač. 1 ili 1a ovog člana, licu u službi u Vojsci ne pripada uvećanje zarade za rad duži od punog radnog vremena, rada noću i rada u dane koji su zakonom određeni kao neradni.”

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

#### **Član 47**

U članu 102 stav 1 mijenja se i glasi:

„Licu u službi u Vojsci, koje je udaljeno od dužnosti, isplaćuje se naknada u visini:

1) 2/3 zarade isplaćene u prethodnom mjesecu;

2) 3/4 zarade isplaćene u prethodnom mjesecu, ako izdržava porodicu.”

Stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

#### **Član 48**

Član 103 mijenja se i glasi:

**„Naknade za vrijeme obrazovanja i usavršavanja u inostranstvu**

#### **Član 103**

Licu u službi u Vojsci koje je upućeno u inostranstvo radi obrazovanja, usavršavanja, obuke ili vojne vježbe pripada naknada, čiji iznos utvrđuje Ministarstvo.”

#### **Član 49**

U članu 105 riječ „najmanje” briše se.

#### **Član 50**

U članu 107 riječi: „zadataka jedinice” zamjenjuju se riječima: „potreba službe”.

#### **Član 51**

U članu 115 stav 1 tačka 4 riječi: „drugu organizaciju” zamjenjuju se riječima: „pravno lice i međunarodnu organizaciju”.

U tački 8 riječi: „dva puta uzastopno” brišu se.

Poslije tačke 16 dodaje se nova tačka koja glasi:

„17) ako se poslije liječenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi da upotrebljava psihoaktivne supstance.”

#### **Član 52**

U članu 116 stav 1 briše se.

U stavu 2 riječi: „Licu iz stava 1 ovog člana” zamjenjuju se riječima: „Profesionalnom vojnom licu po ugovoru”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Profesionalno vojno lice po ugovoru kome prestane služba u Vojsci bez njegove krivice, a u službi u Vojsci je provelo najmanje 15 godina neprekidno, ima pravo na otpremninu u visini od dvanaestostrukog iznosa bruto zarade koju je ostvarilo u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem mu prestaje služba.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 1.

#### **Član 53**

Član 117 briše se.

#### **Član 54**

U članu 118 stav 1 riječi: „tačke 14” zamjenjuju se riječima: „tač. 14 i 17”.

#### **Član 55**

U članu 120 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) ocijenjen ocjenom “ne zadovoljava”;

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7) ako se poslije liječenja od bolesti zavisnosti ponovo utvrdi da upotrebljava psihoaktivne supstance.”

#### **Član 56**

U članu 128 stav 1 tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) svako javno istupanje suprotno članu 51 ovog zakona;”

U tački 18 riječi: „potčinjenih ili nižih” zamjenjuju se riječima: „lica u službi u Vojsci”.

#### **Član 57**

U članu 133 stav 4 mijenja se i glasi:

„Vođenje disciplinskog postupka iz st. 1, 2 i 3 ovog člana zastarijeva u roku od dvije godine od dana pokretanja disciplinskog postupka.”

#### **Član 58**

U članu 137 stav 1 tačka 2 riječi: „ili njemu ravnog” zamjenjuju se riječima: „njemu ravnog ili višeg”.

U tački 3 riječ „samostalnog” briše se.

#### **Član 59**

U članu 153 stav 2 briše se.

#### **Član 60**

Član 156 mijenja se i glasi:

„U slučaju smrti lica u službi u Vojsci, njegovoj užoj porodici pripada jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10 obračunskih vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade državnih službenika i namještenika (u daljem tekstu: vrijednost koeficijenta) koji se primjenjuje na dan kad je nastupila smrt lica u službi u Vojsci.

U slučaju smrti lica u službi u Vojsci, njegova uža porodica ima pravo na rješavanje stambene potrebe, u skladu sa aktom Ministarstva.

U slučaju smrti člana uže porodice, licu u službi u Vojsci pripada jednokratna novčana pomoć u visini od šest obračunskih vrijednosti koeficijenta koji se primjenjuje na dan kad je nastupila smrt člana uže porodice."

#### **Član 61**

U članu 158 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ostvarivanje prava na pomoć iz stava 1 ovog člana isključuje pravo na pomoć iz člana 156 stav 1 ovog zakona.”

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

#### **Član 62**

U članu 159 stav 1 riječi: „čl. 157 i 158” zamjenjuju se riječima: „čl. 156, 157 i 158”.

U stavu 2 riječi: „člana 158 st. 2 i 3” zamjenjuju se riječima: „člana 158 st. 3 i 4”.

#### **Član 63**

U članu 171 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) vojniku po ugovoru do navršenih 45 godina života.”

#### **Član 64**

U članu 177 st. 4 i 6 riječ „ukupnom” briše se.

#### **Član 65**

Član 180 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 150 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako iznese vojnu knjižicu iz Crne Gore (član 167 stav 5).”

#### **Član 66**

Poslije člana 182 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Obrazovanje oficira u posebnim slučajevima**

#### **Član 182a**

Oficiru sa završenom vojnom školom za oficire u trajanju do tri godine omogućiće se nastavak obrazovanja u Crnoj Gori do završetka visokog obrazovanja (180 kredita CSKP-a).

Prava i obaveze lica iz stava 1 ovog člana, urediće se ugovorom između Ministarstva i tog lica.

Troškove obrazovanja iz stava 1 ovog člana, snosi Ministarstvo.

Lice iz stava 1 ovog člana koje svojom krivicom ne završi obrazovanje, dužno je da Ministarstvu naknadi nastale troškove obrazovanja.”

#### **Član 67**

Poslije člana 185 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Prestanak važenja određene odredbe zakona**

#### **Član 185a**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 16 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG”, broj 40/11).“

**Član 68**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 31-6/13-1/11

EPA 228 XXV

Podgorica, 16. jul 2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

 **PREDŠEDNIK**  
**Ranko Krivokapić**